



Broj: 01-342-2/22/R-38-190

Datum: 21.06.2022.

Na osnovu odredbe člana 31. i člana 61. stav 1. Zakona o električnoj energiji ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 68/20), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 38. redovnoj sjednici, održanoj dana 21.06.2022. godine, u Trebinju, donijela je

R J E Š E N J E

1. Odbija se zahtjev privrednog društva "DELASO" d.o.o. Teslić za izdavanje saglasnosti za izgradnju direktnog voda, kao neosnovan.
2. Ovo rješenje je konačno i objavljuje se na internet stranici Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.

O b r a z l o ž e n j e

Privredno društvo "DELASO" d.o.o. Teslić (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) podnijelo je, dana 25. maja 2022. godine, Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) zahtjev za davanje saglasnosti na izgradnju direktnog voda od MHE "Hotovlje" do krajnjeg kupca, broj 038-22 od 23.05.2022. godine. Podnosilac zahtjeva je naveo da, zbog ograničenih kapaciteta na naponskom nivou 35 kV, nadležni operater distributivnog sistema Mješoviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske" MP a.d. Trebinje – ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale (u daljem tekstu: ODS) nije izdao elektroenergetsku saglasnost za generator 1 MHE "Hotovlje", te je, s obzirom da hoće da isporučuje električnu energiju krajnjem kupcu, podnio zahtjev za saglasnost na izgradnju direktnog voda. Uz zahtjev je dostavljen odgovor ODS-a broj 02-6218/22 od 23.05.2022. godine, u kojem je navedeno da distributivna mreža na mjestu priključenja MHE "Hotovlje", zbog ograničenih kapaciteta na naponskom nivou 35 kV, ne može da prihvati proizvedenu električnu energiju sa generatora 1 jer bi došlo do preopterećenja sistema i ugroženosti rada distributivne mreže.

Prema odredbi člana 5. tačka 32. Zakona o električnoj energiji "Direktni vod označava elektroenergetski vod koji povezuje objekat proizvođača električne energije sa krajnjim kupcem čiji objekat nije priključen na prenosni ili distributivni sistem". Članom 61. stav 1. Zakona o električnoj energiji propisano je da kada proizvođač električne energije i krajnji kupac namjeravaju da zaključe ugovor o isporuci, a nemaju mogućnost pristupa mreži, mogu izgraditi direktan vod, uz prethodno pribavljenu saglasnost Regulatorne komisije.

Nakon razmatranja podnietog zahtjeva utvrđeno je da podnosilac zahtjeva nije dokumentovao sa kojim krajnjem kupcem namjerava da zaključi ugovor o isporuci električne energije za njegov objekat koji nije priključen na prenosni ili distributivni sistem, niti je naveo bilo kakve podatke o direktnom vodu električne energije kojim bi se

objektu krajnjeg kupca isporučivala električna energija, niti je učinio izvjesnim kako bi se krajnji kupac snabdijevao električnom energijom preko ovog direktnog voda.

Podnosilac zahtjeva, takođe, nije dostavio relevantnu dokumentaciju da proizvođač i krajnji kupac, koji namjeravaju izgraditi direktni vod, nemaju mogućnost pristupa mreži (za konkretan objekat), odnosno da je nadležni ODS i podnosiocu zahtjeva i krajnjem kupcu odbio pristup mreži, o čemu je donio odluku i omogućio žalbu u skladu sa pravilima upravnog postupka.

Imajući u vidu utvrđeno činjenično stanje, odnosno da uz zahtjev nisu dostavljeni podaci o krajnjem kupcu, direktnom vodu od objekata proizvođača do krajnjeg kupca, te relevantna dokumentacija o odbijanju pristupa mreži korisnicima sistema, a na osnovu odredbe člana 61. stav 1. Zakona o električnoj energiji, zahtjev podnosioca je u cjelosti neosnovan, pa ga je na osnovu navedene odredbe trebalo odbiti, kako je i odlučeno u tački 1. dispozitiva ovoga rješenja.

Tačka 2. dispozitiva se zasniva na odredbi člana 30. stav 2. i 4. Zakona o električnoj energiji.

Pravna pouka: Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

Predsjednik

Vladislav Vladičić